

## SESOTHO PUO YA LAPENG KEREITI YA 2

Moralo wa Leano la ho ruta o fetotsweng wa 2021

### TATAISO YA HO SEBEDISA KHARIKHULAMO E FETOTSWENG BAKENG SA PUO KAROLO YA MOTHEO (KEREITI 1 – 3)

Ka kopo ela hloko ntlha tse latelang:

1. Kharikhulamo e lokisitswe ho akaretsa dikgopolo le tsebo ya mantlha.
2. Tsebo yohle e abilwe ka nako e lekantsweng. Tsebo le bokgoni bohle di phetwa dibeke kaofela e le hore ho se be le moithuti ya tla salla morao ebang ha a be teng sekolong letsatsi le letsatsi.
3. Dikahare di arotswe ka dibeke.
4. Bakeng sa kereiti 2 le 3 dibeke, dibeke tse tharo tse qalang di beheletswe ka thoko bakeng sa ho iphumana le ho tiiseletsa mosebetsi wa kereiti e morao. Ebang sekolo se fumana sena se se bohlokwa, se lokela ho latela SLKT ho tloha mosebetsing wa Kotara ya 1.
5. Ho lokela hore ho be le dikamano tse tiileng pakeng tsa dithuto. Dihlooho tsohle tsa puo di kenyeleditswe, mme mosebetsi ya letsatsi ha ena nako e lekantsweng feela e sebediswa letsatsi lohle.
6. Padiso e lokela ho ikamahanya le tse latelang: **Nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola (SLKT)**. Dikgopotso tsena di kenyeleditswe hobane eka ho na le kutlwisiso e fapaneng ya se bolelwang ka nako e tsepameng ya bala le ho ngola ho SLKT.
  - **Nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola** ke nako e kenyeleditsweng ka matla (nako e kalo ka hora) eo ho bala ka kopanelo ebe ho ngola ka kopanelo ho tla nka sebaka metsotsong e 15 e qalang. Kamora moo, ebile e amahantswe le tsebo ya mantlha eo ba ithutileng yona tshebetsong ya ho bala/ngola ka kopanelo, lentse le boemo ba mosebetsi wa polelo di tla be di phethilwe (mohlala medumo). Sena se nka metsotso e leshome.
  - Kamora moo, ho bala ka tataiso ya sehlopha e phethilwe, baithuti ba kopantswe ka dihlopha ka bokgoni ba ho bala.
  - Ka nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola, motheo o behelwa tsebo e hlokahalang bakeng sa ho bala ka bobedi, ho bala ka bonngwe (padisonnotshi) le ho ngola ka bonngwe tseo E SENG KAROLO ya nako e tsepameng ya ho bala le ho ngola.
  - Tsebo ya mantlha ho tswa dibakeng tse fapaneng di tshehetsa hona mme ha di tsamaye di le ding
7. Ha mosebetsi ya sehlopha e phethilwe, melawana ya ho sielana sebaka e lokela ho latelwa ke baithuti.
8. Matitjhere a lokela ho dula a buisana le matitjhere a kereiti tse fetileng (ha ho kgoneha) e le hore ho se be le sekgeo ha baithuti ba ntse ba fetela pele ka kereiti.

## **TATAISO YA TEKANYETSO: TEKANYETSO YA MOTHEO**

- E lokela ho etswa bekeng ya 2 le ya 3 kamora ho kgutlelwa sekolong. Dumella baithuti ho tlwaela phaposiburutelo ya bona e ntjha pele ho tekanyetso efe kapa efe.
- Mesebetsi ya motheo ha e ya tshwanela ho ikemela empa e kenyeleditswe tshebetsong ya ho ruta le ho ithuta.
- E lokela ho etswa ka mokgwa o sa rerwang mme ka nako tsohle ebe ka ho shebella le ka molomo.
- Mesebetsi ya tekanyetso e tla tsepama ho dikahare tsa kereiti.
- Sepheo sa mesebetsi e tla ba ho fumana boemo ba baithuti bakeng sa ho tataisa tshebetso ya ho ruta le ho ngola ho ya pele.
- Titjhere a ka kopanya tekanyetso ya tsebo moo ho kgonahalang.
- Tsebo yohle e kenyeleditswe ho sa natswe hore e rutiwe ka 2020. Matitjhere a ka sebedisa masene ebang ba sa batle ho etsa tekanyetso ya tsebo yohle.

## **TEKANYETSO YA SEKOLONG**

- Tekanyetso e etsahala nakong e tswelang pele boemong ba motheo (Kereiti 1 – 3)
- Tekanyetso e ka etswa feela mosebetsing o rutilweng
- Karolo e kgutsufaditsweng ya 4 e sebediswe tekanyetsong tsohle.

**2021 Annual Teaching Plan – Term 1: SUBJECT: English HL Grade 2**

Sehlooho sa SLKT	<p align="center"><b>HO BUA LE HO MAMELA</b></p> <p align="center">Bonyane ba: metsotso e 45 ka beke( metsotso e 15 x 3)</p> <p align="center">Moedi wa: hora e 1 bekeng (metsotso e 15 x 4)</p>						
Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (matsatsi a 3)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4 le Beke ya 5	Beke ya 6 le Beke ya 7	Beke ya 8 le Beke ya 9 (matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<p><b>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hlopha tlhahiso-leseding jwaloka, ho sebedisa ditshwantsho. Araba dipotso tsa mefuta e fapaneng</li> <li>O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O araba dipotso tsa mefuta e fapaneng. O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha. O mamela ditaello mme a arabe ka tshwanelo</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha. O mamela dipale mme a ntshe maikutlo ka pale. O pheta diketsahalo tsa pale ka tatelano.</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O mamela ntle le tshitiso, a bontsha hlomphe ho motho ya buang.</li> <li>O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha. O fana ka tharollo ya bothata haholo ka nako ya Dipalo. O mamela pale ka monyaka mme o araba dipotso tse mabapi le pale. O mamela ditaello tse nang le bonyane karolo tse pedi mme a arabe ka nepo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O mamela ntle le tshitiso, a bontsha hlomphe ho motho ya buang.</li> <li>O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha. O fana ka tharollo ya bothata haholo ka nako ya Dipalo. O mamela pale ka monyaka mme o araba dipotso tse mabapi le pale. O nka karolo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso mme a phehise ka mehopollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O mamela ntle le tshitiso, a bontsha hlomphe ho motho ya buang.</li> <li>O bua ka diketsahalo tsa bophelo ba hae jwaloka ho qoqa ditaba tse ntjha. O fana ka tharollo ya bothata haholo ka nako ya Dipalo. O mamela pale ka monyaka mme o araba dipotso tse mabapi le pale. O sebedisa mantswa a nepahetseng bakeng sa moelelo, jwaloka memo. O pheta pale e nang le qalo, bohare le qetelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O fana ka tharollo ya bothata haholo ka nako ya Dipalo. O mamela pale ka monyaka mme o araba dipotso tse mabapi le pale. O nka karolo dipuisanong, a botsa ebile a araba dipotso mme a phehise ka mehopollo.</li> </ul>

Sehlooho sa SLKT	<b>MEDUMO</b> <b>Bonyane ba: hora e 1 bekeng (metsotso e 15 x 4)</b> <b>Moedi wa: Hora e 1 hour le metsotso e 15 ka beke (metsotso e 15 x 5)</b>						
Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke 1 (matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<b>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O hlophisa mantswe a tlwaelehileng ho ya ka maloko a medumo</li> <li>O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku e le nngwe</li> <li>O eellwa mantswe ho latela leloko le le leng. (ela, epa, eta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku e le nngwe</li> <li>O ntlafatsa mantswe a malapa a didumannotshi tse modumo o mokgutshwane (ema, ala, aba)</li> <li>O bopa mantswe a sebedisa medumo e tsebahalang</li> <li>O bala mantswe a medumo dipolelong le dingolweng tse tse ding</li> <li>O ntlafatsa (kapa ruta) sedumiswa se tlwaelehileng se kopantsweng le tlhaku e nngwe ho e tsa modumo o tlwaelehileng: sh</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku e le nngwe</li> <li>O ntlafatsa mantswe a malapa a didumannotshi tse modumo o mokgutshwane</li> <li>O bopa mantswe a sebedisa medumo e rutilweng</li> <li>O bala mantswe a medumo dipolelong le dingolweng tse ding</li> <li>Ntlafatsa (kapa ruta) sedumiswa se tlwaelehileng se kopantsweng le tlhaku e nngwe ho e tsa modumo o tlwaelehileng sh, th</li> <li>O ithuta ho peleta mantswe a 10 ka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O ntlafatsa mantswe a malapa a diumannotshi tse modumo o mokgutshwane: ema, ama, oma</li> <li>Ntlafatsa (kapa ruta) sedumiswa se tlwaelehileng se kopantsweng le tlhaku e nngwe ho e tsa modumo o tlwaelehileng: kg, ny</li> <li>O eellwa "sh" qalong ya mantswe jwaloka sheba, shopo, shapa</li> <li>Boelletsa medumo ya didumannotshi e tswakileng mantsweng. (mohl: thuube, hlooho, hlaahlela)</li> <li>Boelletsa medumo e tswakilweng e bopuweng ka ditlhaku tse pedi ( mohl: kgasa, kganna, tsofala)</li> <li>O ithuta ho peleta mantswe a 10 ka beke ho tswa thutong tsa medumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebedisa metswako ya didumammoho ho bopa le ho qhaqholla mantswe</li> <li>Ntlafatsa (kapa ruta) sedumiswa se tlwaelehileng se kopantsweng le tlhaku e nngwe ho e tsa modumo o tlwaelehileng (sh, kg, th)</li> <li>O eellwa metswako ya didumammoho qetellong ya mantswe mohl. ng, jwaloka Se-di-be-ng</li> <li>O eellwa mantswe a morethetho o tshwanang jwaloka (fela, fola, fula)</li> <li>O ithuta ho peleta mantswe a 10 ka beke ho tswa thutong tsa medumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O hlwaya dikamano tsa modumo-tlhaku ya tlhaku e le nngwe</li> <li>Ntlafatsa (kapa ruta) sedumiswa se tlwaelehileng se kopantsweng le tlhaku e nngwe ho e tsa modumo o tlwaelehileng: sh, th</li> <li>O eellwa ditlhaku tse tharo tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: ntlo, ntjha, mpho)</li> <li>O bopa mantswe a ditlhaku tse 3 le tse 4 a sebedisa tlhaku e le nngwe mmoho le ditlhaku tse kopantsweng ho etsa modumo o le mong</li> <li>O ithuta ho peleta mantswe a 10 ka beke ho tswa thutong tsa medumo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sebedisa medumo ya didumiswa tse kopantsweng ho bopa le ho arola mantswe jwaloka</li> <li>O bopa mantswe a ditlhaku tse 3 le tse 4 a sebedisa tlhaku e le nngwe mmoho le ditlhaku tse kopantsweng ho etsa modumo o le mong</li> </ul>

			beke ho tswa thutong tsa medumo				
			<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Tekanyetso ya motheo</i></b></li></ul>				

Sehlooho sa SLKT		HO BALA						
		<i>Etsa bonnete ba hore o bala ntlha ya bo 7 tataisong e leqepheng la pele.</i>						
Kotara 1 Matsatsi a 45		Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<b>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le diteka-nyetso</b>	<b>Ho bala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sebedisa bo kantle ba buka ho noha seo buka e leng ka sona</li> <li>O sebedisa ditshwantsho le dintlha tse ding tse bukeng bakeng sa ho utlwisa</li> <li>O araba dipotso tsa mefuta tse itshetlehileng seratswaneng se badilweng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sebedisa ditshwantsho le dintlha tse ding tse bukeng bakeng sa ho utlwisa</li> <li>O araba dipotso tsa mefuta tse itshetlehileng seratswaneng se badilweng</li> <li>O hlwaya tatelano ya diketsahalo ho se badilweng</li> <li>O toloka tlhahisoleseding ho tswa diphousetareng</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O sebedisa ditshwantsho le dintlha tse ding tse bukeng bakeng sa ho utlwisa</li> <li>O eellwa sesosa le sephetho sa pale</li> <li>O bala taelo e bonolo ka phaposiburutelong</li> <li>O ntsha maikutlo seratswaneng se badilweng</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<p>Bontsha ka ho etsa leano la menwana e mehlano moo monwana ka mong o e emetseng leano leo moithuti a ka le sebedisang ka tatellano ho bala lentswe leo a sa le tsebeng le moelelo wa lona.</p> <p>Tlhahisoleseding ena e qotsitswe ho tswa ho 'The Teacher's Handbook': Teaching Reading in the Early Grades (January 2008), Department of Education</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monwana o motona: Tlohela lentswe mme o bale ho isa qetellong ya polelo</li> <li>2. Monwana o supang: Sheba ditshwantsho le sehlooho</li> <li>3. Monwana o molelele: Ipotse hore na ebe ho na le karolo tsa lentswe tseo o di tsebang</li> <li>4. Monwana wa pala-monwana: Qapodisa lentswe</li> <li>5. Monwana o monyane: Botsa titjhere seo lentswe le se bolelang</li> </ol>			

Sehlooho sa SLKT		HO BALA						
		Ho bala ka kopanelo: Bonyane ba: Hora e 1 ka beke (metsotso e 20 x 3 )						
		Moedi wa: hora e 1 le metsotso e 15 ka beke (metsoto e 15 x 5)						
Kotara ya 1 Matsatsi a 45		Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	Ho bala ka kopanelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa bo kantle ba buka ho noha seo buka e leng ka sona</li> <li>O araba dipotso tsa mefuta tse itshetlehileng seratswaneng se badilweng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa ditshwantsho le dintlha tse ding tse bukeng bakeng sa ho utlwisisa</li> <li>O araba dipotso tsa mefuta tse itshetlehileng seratswaneng se badilweng</li> <li>O hlwaya tatelano ya diketsahalo ho se badilweng</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O elellwa sesosa le sephetho sa pale</li> <li>Hlalosa mehopolo e ka sehloohong</li> <li>O araba dipotso tsa mefuta tse itshetlehileng seratswaneng se badilweng</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya motheo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa dintlha tse bonwang ho noha seo pale e leng ka sona: bo kantle ba buka, ditshwantsho tse ka bukeng</li> <li>Hlwaya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng jwaloka tatelano ya diketsahalo</li> <li>O ntsha maikutlo tabeng e badilweng</li> </ul> <p>Tsepama ho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dikgopolo tsa dingolwa</li> <li>dikarolwana tsa dingolwa</li> <li>kutlwisiso boemong bo fapaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa dintlha tse bonwang ho noha seo pale e leng ka sona: bo kantle ba buka, ditshwantsho tse ka bukeng</li> <li>Hlwaya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng jwaloka tatelano ya diketsahalo</li> <li>O ntsha maikutlo tabeng e badilweng</li> </ul> <p>Tsepama ho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dikarolwana tsa dingolwa</li> <li>medumo</li> <li>maano a ho hlwaya mantswa</li> <li>kutlwisiso boemong bo fapaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa dintlha tse bonwang ho noha seo pale e leng ka sona: bo kantle ba buka, ditshwantsho tse ka bukeng</li> <li>Hlwaya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng jwaloka tatelano ya diketsahalo</li> <li>O ntsha maikutlo tabeng e badilweng</li> </ul> <p>Tsepama ho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mekgwa ya puo</li> <li>maano a ho hlwaya mantswa</li> <li>kutlwisiso boemong bo fapaneng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ba bala e le phaposi le titjhere dibuka tse kgolo kapa diratswana tse kgolo</li> <li>O sebedisa dintlha tse bonwang ho noha seo pale e leng ka sona: bo kantle ba buka, ditshwantsho tse ka bukeng</li> </ul> <p>Tsepama ho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>medumo</li> <li>kutlwisiso boemong bo fapaneng</li> </ul>

Sehlooho sa SLKT		HO BALA						
		Ho bala ka tataiso ya sehlopha: dihora tse 2 le metsotso e 30 ka beke ( metsotso e 15 x 2 ka letsatsi (dihlopha tse 2 ka letsatsi)						
		Ho bala ka bongwe le ka bobedi: Makgetlo a 3 bekeng						
Kotara 1 Matsatsi a 45		Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa tlotlo-ntswe mohlala: mantswe a phetwang ha ngata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O balla hodimo ho tswa bukeng ya hae ha a tataiswa le sehlopha ke titjhere ka</li> <li>mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe</li> <li>O sebedisa medumo, dintlha tsa moelelo, sebopeho sa tlhatlhobo le mantswe a bonwang ha ho balwa</li> <li>O a itekola ha bala. O bopa tlotlo-ntswe</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O balla hodimo ho tswa bukeng ya hae ha a tataiswa le sehlopha ke titjhere ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe</li> <li>O sebedisa medumo, dintlha tsa moelelo, sebopeho sa tlhatlhobo le mantswe a bonwang ha ho balwa</li> <li>O sebedisa ditshwantsho tse seratswaneng bakeng sa ho utlwisisa. O bopa tlotlontswe</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha a bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala</li> <li>O sebedisa ditshwantsho tse seratswaneng bakeng sa ho utlwisisa</li> <li>O sebedisa mantswe a bonwang, medumo, moelelo le sebopeho sa tlhatlhobo a kgetholla bokgoni ha bala</li> <li>O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo</li> <li>O tswela pele ho bopa tlotlontswe ho tswa ho diketsahalo tse itseng tsa lenaneo la ho bala, letoto la dibalwa tsa kereiti mmoho le manane a mantswe a phetwang kgafetsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha a bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala</li> <li>O sebedisa ditshwantsho tse seratswaneng bakeng sa ho utlwisisa</li> <li>O sebedisa mantswe a bonwang, medumo, moelelo le sebopeho sa tlhatlhobo a kgetholla bokgoni ha a bala. O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo</li> <li>O tswela pele ho bopa tlotlontswe ho tswa ho diketsahalo tse itseng tsa lenaneo la ho bala, letoto la dibalwa tsa kereiti mmoho le manane a mantswe a phetwang kgafetsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O bala a kgutsitse le hodimo ka bokgoni ba hae ha a bala ka tataiso ya sehlopha le titjhere, ka mantswe a mang sehlopha sohle se bala pale e le nngwe e itshetlehileng bokgoning ba sehlopha ba ho bala</li> <li>O bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo (kgutlo, feelwane, letshwao la potso le letshwao la makalo) ha a balla hodimo</li> </ul>	
	Ho bala ka boikemelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kgetha diratswana tse tsebahalang kapa tse boemong ba bokgoni ba boikemelo ba ngwana (tse bonolo ho feta tse sebediswang ha ho balwa ka kopanelo tsa mantswe a fetang 95% ya mantswe a tla elellwa ka nepo ha ba bala seratswana)</li> <li>O bala ka boikemelo: buka ya ditshwantsho, dikarete tsa dithothokiso, dibuka tsa dipale ho tswa laeaborari kapa sekgutlwaneng sa ho balla sa phaposiborutelo</li> </ul>						

Sehlooho sa SLKT	<p style="text-align: center;"><b>HO NGOLA (Ka kopanelo, le sehlopha, ka boikemelo)</b>  <b>Bonyane ba: hora e 1 ka beke ( metsotso e 15 x 4)</b>  <b>Moedi wa: hora e 1 ka beke (metsotso e 20 x 3)</b></p>						
Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<p><b>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O taka ditshwantsho ho fetisa molaetsa o jwaloka diketsahalo bophelong ba hae</li> <li>O ngola ka ditaba tsa hae</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O taka ditshwantsho ho fetisa molaetsa o jwaloka diketsahalo bophelong ba hae</li> <li>O ngola ka ditaba tsa hae</li> <li>O phehisa ka mehopolo le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)</li> <li><b>Tekanyetso a motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O taka ditshwantsho ho fetisa molaetsa o jwaloka diketsahalo bophelong ba hae. O ngola pale ya boiqapelo a sebedisa medumo eo a ithutileng yona le mantswa ao a bonang kgafetsa</li> <li>O bopa pokello ya hae ya mantswa le dikshenare ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe. Ho bopa bokgoni le tsebo ya hae ya dikshenare</li> <li><b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O phehisa ka mehopolo le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)</li> <li>O ngola ditaba tsa hae tsa bonyane ba polelo tse 3 a sebedisa medumo eo a ithutileng yona le mantswa a ao a bonang kgafetsa</li> <li>O ngola lenane a sebedisa feelwane ho arola dintlha tse jwaloka mesebetsi ya letsatsi</li> <li>O bopa pokello ya hae ya mantswa le dikshenare ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe ho bopa bokgoni le tsebo ya hae ya dikshenare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O phehisa ka mehopolo le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)</li> <li>O ngola bonyane ba polelo tse 3 tsa ditaba tsa hae kapa pale ya boiqapelo a sebedisa ditlhaku tse kgolo le dikgutlo</li> <li>O ngola a bontshe ka dipolelo tse 2 – 4 sehloohong se itseng ho phehisa bukeng ya phaposi ya sekgutlwana sa ho balla</li> <li>O bopa pokello ya hae ya mantswa le dikshenare ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe ho bopa bokgoni le tsebo ya hae ya dikshenare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O phehisa ka mehopolo le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)</li> <li>O ngola bonyane ba dipolelo tse 3 tsa ditaba tsa hae a sebedisa medumo eo a ithutileng le mantswa a bonwang kgafetsa</li> <li>O taka ditshwantsho ho fetisa molaetsa o jwaloka diketsahalo bophelong ba hae</li> <li>O bopa pokello ya hae ya mantswa le dikshenare ya hae a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe ho bopa bokgoni le tsebo ya hae ya dikshenare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O phehisa ka mehopolo le mantswa bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo)</li> <li>O ngola bonyane ba dipolelo tse 3 tsa ditaba tsa hae a sebedisa medumo eo a ithutileng le mantswa a bonwang kgafetsa, tlhaku tse kgolo le dikgutlo.</li> </ul>

Sehlooho sa SLKT	<b>MONGOLO</b> <b>Bonyane ba: metsotso e 45 ka beke (metsotso e 15 x 3)</b> <b>Moedi wa: hora e 1 hour ka beke (metsoso e 15 x 4)</b>						
Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke 1 (Matsatsi a 3)	Beke 2	Beke 3	Beke 4 le Beke 5	Beke 6 le Beke 7	Beke 8 le Beke 9 (Matsatsi a 4)	Beke 10 (Matsatsi a 3)
<b>Dikgopolo tsa mantlha, tsebo le ditekanyetso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensele hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensile hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme o siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> <li>• <b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensile hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> <li>• <b>Tekanyetso ya motheo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensile hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> <li>• O kopitsa a ngole dipolelo tse pedi kapa ho feta tse hlakileng tse nepahetseng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensile hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> <li>• O kopitsa a ngole dipolelo tse pedi kapa ho feta tse hlakileng tse nepahetseng</li> <li>• O ngola a be a sebedise matshwao a puo (kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tshwara pensile hantle a behe le disebediswa tsa ho ngolla hantle (buka/leqephe)</li> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O ngola mantswa ka ho sielana sebaka se lekaneng pakeng tsa ditlhaku le mantswa</li> <li>• O kopitsa a ngole dipolelo tse pedi kapa ho feta tse hlakileng tse nepahetseng</li> <li>• O ngola a be a sebedise matshwao a puo (kgutlo, letshwao la potso, feelwane, letshwao la makalo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo ka nepo: ka tataiso, sebopeho mme a siya sebaka se lekaneng ka hara mola</li> <li>• O kopitsa a ngole dipolelo tse pedi kapa ho feta tse hlakileng tse nepahetseng</li> </ul>

<b>Tsebo e hlokahalang</b>	<b>Dikgopolo tsa mantlha kereiti R, tsebo le ditekanyetso</b>	
<b>Disebediswa</b> (tse ding tseo e seng buka ya sekolo) <b>ho matlafatsa thuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuka tsa padiso</li> <li>• Ditjhate tsa mantswe</li> <li>• Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE</li> <li>• Dibuka tse kgolo</li> <li>• Ditshwantsho</li> <li>• Diphousetara</li> </ul>	
<b>Tekanyetso ya ho ithuta</b>	<b>TEKANYETSO E SENG YA SEMMUSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lokela ho lekanyetswa le ho shejwa ka nako ya mosebetsi ya thuto ya Puo</li> <li>• Tsebo ka nngwe ha e ya etsetswa ho ba tekanyetso ya mosebetsi empa ho netefatsa hore baithuti ba fuwa menyetla ho bontsha bokgoni le tsebo ka bokgoni ka ho etsa le ka ho bua</li> </ul>
<b>Tekanyetso ya sekolong</b>	<b>TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KOTARA 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lokela ho lekanyetswa le ho shejwa ka nako ya mosebetsi ya thuto ya Puo.</li> <li>• Tsebo ka nngwe ha e ya etsetswa ho ba tekanyetso ya mosebetsi empa ho netefatsa hore baithuti ba fuwa menyetla ho bontsha bokgoni le tsebo ka bokgoni ka ho etsa, ho bua le ho ngola.</li> <li>• Tekanyetso e ka nka sebaka feela ha dikgopotso di se di rutilwe mme baithuti ba bile le nako e lekaneng ya ho ikwetlisa.</li> <li>• Tekanyetso ya mosebetsi ya molomo e lokela ho tsamaiswa le thuto ya tsa bophelo le dipalo moo ho kgonahalang</li> <li>• Tekanyetso ke tshebetso e tswelang pele e rerilweng ya ho bokelletsa, rekota, toloka, ho sebedisa le ho ngola ka dintlha tsa tswelopele ya ngwana le seo a se fihlelletseng ho bopa tsebo, bokgoni le maikutlo</li> <li>• Ho bohlokwa hape ho ela hloko hore mosebetsi wa tekanyetso ka nngwe o seke wa etswa e le teko kapa ketsahalo e le nngwe, empa o lokela ho ikamahanya le molao wa tekanyetso e tswelang pele ka nako tsohle</li> </ul> <p><b>HO BUA LE MAMELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O qoqa pale e nang le qalo, bohare le qetelo</li> </ul> <p><b>MEDUMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ka molomo le tse ngolwang:</b> O etsa mantswe ka didumannotshi tse kgutshwane (ema, oma, ama) <b>(Nako e tsepameng ya ho bala: Nako e tsepameng ya medumo Ho bala:</b></li> <li>• <b>Ka molomo:</b> Ho bala ka tataiso ya sehlopha, Sebedisa mantswe a bonwang, tsebo ya ho kgetholla (mantswe a kopaneng, dintlha tsa moelelo, ho bala ka bokgeleke) ho bala diratswana ka boikemelo <b>(Nako e tsepameng ya ho bala)</b></li> <li>• <b>Tsebo ya kutlwisiso (Nako e tsepameng ya ho bala)</b></li> <li>• Dipotso tsa sebele</li> <li>• Ho noha</li> <li>• Ho hlopha: ho beha diketsahalo ka tatelano</li> <li>• Ditlatsetso: Eng, Hobaneng, Jwang</li> </ul> <p><b>Ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O phehisa ka mehopolole le mantswe bakeng sa pale ya phaposi (Ho ngola ka kopanelo) <b>(Nako e tsepameng ya ho bala)</b></li> <li>• O ngola bonyane ba dipolelo tse tharo ka ditaba tsa hae a sebedisa medumo eo a ithutileng yona, mantswe a bonwang kgafetsa, ditlhaku tse kgolo le dikgutlo.</li> </ul>

**Mongolo:**

- O a kopa a ngole le dipolelo tse kgutshwane a ela hloko sebopeho se nepahetseng sa ditlhaku.